




MADUO: 40



Memorantamo o, o na le ditsebe di le 4.

Dintlha tsa go tshwaya ka kakaretso:

1. Neela maduo a a tletseng a dikarabo, ntle fela le fa go kailwe jalo.
2. Amogela karabo e nngwe le e nngwe e e nepagetseng e e sa tsenngwang mo memorantamong ntle le ya mokgwa wa “dikholomo tse di tsepameng”.

DIPOTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG		MADUO	GOTLHE
1.	D/127 ; 172 ; 217 ; 712 ✓		1	1
2.	B/400 + 80 + 9 ✓		1	1
3.	C/78 ✓		1	1
4.	C/640 ✓		1	1
5.	D/kotara go ya go ura ya lesome mo mosong. ✓		1	1
6.	B/halofo e le 1, 1 tharong, kotara e le 1, 1 tilhanong ✓		1	1
7.1	Selennere/Silindara ✓	Amogela karabo e e nepagetseng ka puo nngwe le nngwe ya semmuso. O se otlhaele diphoso tsa mopeleto.	1	2
7.2	Sekwere/Khutlonne-tsepa ✓		1	
8.	 ✓ Leduo le le 1 la tatelano e e nepagetseng. Amogela fa paterone e dirilwe go feta gangwe.		1	1

9.1	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $795 - 213$ $= 700 + 90 + 5 - 200 - 10 - 3$ $= 700 - 200 + 90 - 10 + 5 - 3 \quad \checkmark$ $= 500 + 80 + 2$ $= 582 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kgotsa</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $5 - 3 = 2$ $90 - 10 = 80 \quad \checkmark$ $\underline{700 - 200 = 500}$ $795 - 213 = 582 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kgotsa</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\checkmark \quad 795 - 200 \rightarrow 595 - 10 \rightarrow 585 - 3 \rightarrow 582 \quad \checkmark$ </div>	2	
9.2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\checkmark \quad 584 + 100 \rightarrow 684 + 30 \rightarrow 714 + 7 \rightarrow 721 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kgotsa</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $4 + 7 = 11$ $80 + 30 = 110$ $\underline{500 + 100 = 600} \quad \checkmark$ $584 + 137 = 721 \quad \checkmark$ </div> <p style="text-align: center;">kgotsa</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $584 + 137$ $= 500 + 100 + 80 + 30 + 4 + 7 \quad \checkmark$ $= 600 + 110 + 11$ $= 721 \quad \checkmark$ </div>	2	4
10.1	684; 784; 884; 984 \checkmark	Leduo le le 1 la tatelano e e nepagetseng.	2
10.2	300; 280; 260 \checkmark	Leduo le le 1 la tatelano e e nepagetseng.	
11.	Makgolo a mane – masome a maratarorobedi \checkmark Amogela karabo e e nepagetseng ka puo nngwe le nngwe ya semmuso. O se otlhaele diphoso tsa mopeleto.	1	1
12.	360 \checkmark	1	1

13.	700/makgolo a supa/7 makgolo ✓ Amogela karabo e e nepagetseng ka puo nngwe le nngwe ya semmuso. O se otlhaele diphoso tsa mopeleto.	1	1
14.	6/thataro ✓	1	1
15.	325 ✓	1	1
16.	 <p>Mola wa dikolwana kgotsa o o kitlaneng o amogelesegile fela fa e lekalekana.</p>	1	1
17.	4 ✓	1	1
18.1	digerama ✓	1	2
18.2	dilitara ✓	1	
19.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\begin{aligned} \text{Palo gotlhe} &= 37 + 37 + 37 \quad \checkmark \\ &= 30 + 30 + 30 + 7 + 7 + 7 \\ &= 90 + 21 \\ &= 111 \quad \checkmark \end{aligned}$ </div> <p style="text-align: center;">kgotsa</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\begin{aligned} \text{Palo gotlhe} &= 3 \times 37 \quad \checkmark \\ &= 3 \times (30 + 7) \\ &= 90 + 21 \\ &= 111 \quad \checkmark \end{aligned}$ </div> <p>Leduo le le 1 la mokgwa le leduo le le 1 la karabo.</p>	2	2
20.	$\begin{aligned} \text{Palo ya bana} &= 36 \div 5 \quad \checkmark \\ &= (30 + 5 + 1) \div 5 \\ &= 6 + 1 + \text{sesala } 1 \\ &= 7 \checkmark \text{ sesala } 1 \checkmark \end{aligned}$ <p>Palo ya bana = 7 le tšhokolete e le 1 e e setseng</p> <p>Leduo le le 1 la palo ya bana le leduo le le 1 la sesala. Amogela ditshwantshiso tse di maleba di nepagetse.</p>	2	2
21.	 <p>Amogela letshwao la X, sekele kgotsa go thalela ka fa tlase.</p>	1	1

22.1		1	2
22.2	<p>Diboloko di le13 ✓ Leduo le le 1 la tsela e e nepagetseng le leduo le le 1 la palo ya diboloko.</p>	Amogela palo nngwe le nngwe e e nepagetseng ya diboloko go ya ka tsela e e bontshitsweng ke morutwana.	
23.1	<p>Keamo le Pulane ✓ Leduo le le 1 la maina ka bobedi.</p>	1	2
23.2	<p>Lebo ✓</p>	1	
24.1	<p>Tlhotlha = 2 x R10,00 ✓ = R20,00 kgotsa R20 ✓ Leduo le le 1 la mokgwa le leduo le le 1 la karabo.</p>	1 1	
24.2	<p>Tšhentšhi = R10,00 – R6,00 ✓ = R4,00 kgotsa R4 ✓ Leduo le le 1 la mokgwa le leduo le le 1 la karabo.</p>	1 1	4
25.	<p>Amogela fa go dirisitse mokgwa o mokhutshwane kgotsa o moleele.</p>	1	1
26.	<p>3:45 kgotsa kotara pele ga ura ya 4 kgotsa metsotso e le 15 pele ga 4 kgotsa metsotso e le 45 go tswa ureng ya 3 kgotsa 03h45 ✓ O se otlhaele mopeleto o o fosagetseng.</p>	1	1
27.	<p>ya bo 21 ya bo 22 ya bo 23 ya bo 24 kgotsa 21 22 23 24 ✓ Leduo le le 1 la tatelano e e nepagetseng la palokemotatelano.</p>	1	1
GOTLHE: 40			